



Bib Data Sheet



UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE Patent and Trademark Office

Address: COMMISSIONER OF PATENTS AND TRADEMARKS Washington, D.C. 20231

SERIAL NUMBER 09/525,447	FILING DATE 03/14/2000	CLASS	GROUP ART	IIMII I	ATTORNEY OOCKET NO.		
	RULE _	370	2739	·	K-090F		
APPLICANTS							
Young-Joon Song, Kyongki-Do, KOREA, REPUBLIC OF;							
 ** CONTINUING DATA **********************************							
THIS APPLICATION IS A CIP OF 09/373,703 08/13/1999							
WHICH IS A CIP OF 09/376,373 08/18/1999							
	OF 09/525,444 03/14/		•				
	OF 09/525,446 03/14/2 OF 09/525,448 03/14/2						
	BENEFIT OF 60/136,7						
	DENETTI OF 00/100,7	j, 5	$\mathbf{v} = \mathbf{v}^{-1} + \mathbf{v}^{-1}$				
** FOREIGN APPLICA	TIONS ************	***	,				
REPUBLIC OF K	OREA 8630/1999 03/1	5/1999					
REPUBLIC OF K	OREA 12857/1999 04/	12/1999					
	OREA 12856/1999 04/						
3	OREA 15722/1999 04/		÷		•		
	(OREA 19506/1999 05/ (OREA 19505/1999 05/		•				
3	OREA 19610/1999 05/		ŧ				
	OREA 23141/1999 06/						
REPUBLIC OF KOREA 23140/1999 06/19/1999							
	OREA 23568/1999 06/			•			
REPUBLIC OF KOREA 23937/1999 06/24/1999 REPUBLIC OF KOREA 26689/1999 07/02/1999							
	OREA 8630/1999 03/1						
1	OREA 12857/1999 04/						
1	OREA 12856/1999 04/		1				
1	OREA 15722/1999 04/						
	OREA 19506/1999 05/2		• •				
	OREA 19505/1999 05/3 OREA 19610/1999 05/3						
	OREA 23141/1999 06/						
	OREA 26689/1999 07/0						
IF REQUIRED, FOREIGN FILING LICENSE GRANTED ** 05/17/2000 - ;							
Foreign Priority claimed	u yes u no	STATE OR					
35 USC 119 (a-d) conditions met	yes no Met afte	COUNTRY KOREA,	SHEETS DRAWING	TOTAL CLAIMS	INDEPENDENT CLAIMS		
Verified and		REPUBLIC	53	3	2		
Acknowledged Exar	miner's Signature In	itials OF					

ADDRESS		}
Daniel Y J Kim Fleshner & Kim P O Box 221200 Chantilly ,VA 20		<u>.</u>
TITLE Pilot signals for	synchronization and/or channel estimation	
FILING FEE RECEIVED 820	FEES: Authority has been given in Paper No to charge/credit DEPOSIT ACCOUNT No for following:	☐ All Fees ☐ 1.16 Fees (Filing) ☐ 1.17 Fees (Processing Ext. of time) ☐ 1.18 Fees (Issue) ☐ Other ☐ Credit